

Gr 2 Storybook



Pabalesego

Published by: The UCL Centre for Educational Leadership, University College London & The Centre for the Study of Resilience, University of Pretoria.

This publication can be copied, translated, or adapted when necessary steps have been taken to acknowledge all relevant sources.

Authors: Lotlamoreng Primary School, Grade 2A, 2022:
Reaboka Gaolefelwe, Bokang Kelefetswe, Bokamoso Kesiilwe, Lesedi Kgasu, Remoneilwe Kgoa, Remoneilwe Maake, Olebogeng Machini, Reitumetse Magogodi, Gofaone Marumo, Baarabi Matsipane, Karabo Mautlwa, Mbulelo Mlethelwa, Matlhogonolo Mogoje, Princess Mogotsi, Ontlametse Mokaila, Pugisego Mokaila, Reneilwe Moleohe, Remofilwe Molwantwa, Neo Moni, Tlhomphe Monnapula, Matlhogonolo Naane, Mphoentle Nkotsi, Kaone Peane, Paballo Phokontsi, Tumiso Pogisho, Monthati Pooe, Tshimologo Sebolecwe, Molebogeng Seiteo, Amantle Selalame, Tlotlego Tebejane, Quentin Ticharwa, Bame Tsamai.

School: Lotlamoreng Primary School
Principal: Fortune Rasephehi
Teacher: Neo Mokhabela
CRC: Lizzah Monone
Fieldworker: Martha Mutonga

Illustrators:
Cover: Paballo Phokontsi
Page 1: Tlhomphe Monnapula
Page 2: Reaboka Gaolefelwe
Page 3: Matlhogonolo Naane
Page 4: Ontlametse Mokaila
Page 5: Tumiso Pogiso
Page 6: Gofaone Marumo
Page 7: Quinton Ticharwa
Page 8: Pugisego Mokaila
Page 9: Remofilwe Molwantwa
Page 10: Mbulelo Mlethelwa

Font within booklet: Grade 1 font by Edu-Aid

Translating and Language editing: Gaoretelelwe Benjamin Phuti


Websites and links were correct at the time of publication.

For further information about the project, please visit <http://www.ucl.ac.uk/ioe/enabling-schools>


Acknowledgements

The following partners have played a valuable role in the co-creation of this storybook:


The North West Province Department of Education, Ngaka Modiri Molema District, South Africa.
The Department of Basic Education, Directorate: Rural Education, South Africa.
London South Bank University, United Kingdom.
The Economic & Social Research Council (ESRC) (ES/T005149/1), United Kingdom (funder).



Lefatshe la rona le ile
ka aparela ke
bolwetse ba Khorona.



Dikolo di ne tsa
tswalwa gore bana le
barutabana ba kgone
go ipabalela
kgatlhanong le mogare
ono.



Dithuto di ne tsa
emisiwa ka lobaka lo lo
leele ka ntlha ya
bolwetse jono.




Re ne ra tshwanelwa
ke go tllhaba lemao le
le thibelang mogare
ono. Mo lefatsheng la
rona re ne ra
rotloediwa go tllhaba
go nna re babalesegile.



Bana ba ne ba boela morago ka dithuto ba se tlhole ba buisa le go kwala.



Dittheo tsa puso
di ne tsa tswalwa.



Moporesidente o ne a ntsha melawana ya go itshireletsa gore re dule re babalesegile, jaaka go tlhapa matsogo le go rwala thibedi.



Dikolo di ne tsa bulwa,
bana ba ne ba ya
dikolong ka malatsi a a
farologaneng, ba
kgaoganngwa ka
digongwana mme ba
refosana.



Barutwana na ne ba
itumela gonne ba ne
ba tlaa kgona go
tswetsa dithuto, go
fitlhelela ditoro tsa
bone.

The contents of this booklet can be copied, translated or adapted as long as the relevant sources have been acknowledged properly.

Pabalesego

Authors:

Lotlamoreng Primary School, Gr 2A, 2022, North-West Province, South Africa

<http://www.ucl.ac.uk/ioe/enabling-schools>

